

PER AUVIR LA CHANÇON CLICATZ : [AQUI](#)

( POUR ÉCOUTER LA CHANSON CLIQUEZ :ICI ) ↑

1 - Quante la mora era dins son morier (bis)  
La moscha venguèt, 'la la prenguèt,  
La l'emportèt, 'la la mingèt,  
La moscha, la mora.  
O paubra mora, tu coijaras 'ta sola,  
Sola dins ton morier.

2 - Quante la moscha fit dins son moschelier  
(bis)  
La besca venguèt, 'la la prenguèt,  
La l'emportèt, 'la la mingèt,  
La besca, la moscha, la mora.  
O paubre mora, tu ....

(A chaque couplet s'ajoute un nouvel animal comme ci-dessous)

1 - Quante la mora era dins son morier ...  
2 - Quante la moscha fit dins son  
moschelier ...  
3 - Quante la besca fit dins son bescassier ...  
4 - Quante lo burgaud fit dins son  
burgassier ...  
5 - Quante lo rat fit dins son ratassier ...  
6 - Quante lo chat fit dins son chatonier ....  
7 - Quante lo chin fit dins son chinassier ...  
8 - Quante lo pòrc fit dins son pòrcassier ...  
9 - Quante la vacha fit dins son vachelier ...  
10 - Quand lo chavau fit dins son chavalier ...  
11 - Quante lo bùou fit dins son  
buòunassier ...  
12 - Quante lo lion fit dins son lionassier ...  
  
... l'òme venguèt, eu lo prenguèt, eu ...

1 - Quand la mûre était dans son mûrier (bis)  
La mouche vint, elle la prit.  
Elle l'emporta, elle la mangea  
La mouche, la mûre.  
O, pauvre mûre Tu coucheras toute seule,  
Seule dans ton mûrier.

2 - Quand la mouche fut dans son « mouchier »  
(bis)  
La guêpe, elle la prit,  
Elle l'emporta, elle la mangea,  
La guêpe, la mouche, la mûre.  
O, pauvre mûre.

(A chaque couplet s'ajoute un nouvel animal comme ci-dessous)

1 - Quand la mûre était dans son mûrier ...  
2 - Quand la mouche fut dans son  
« mouchier » ..  
3 - Quand la guêpe fut dans son guêpier ...  
4 - Quand le frelon fut dans son  
« frelonier » .  
5 - Quand le rat fut dans son « ratier » ...  
6 - Quand le chat fut dans son « chatonier » ...  
7 - Quand le chien fut dans sa niche ...  
8 - Quand le porc fut dans sa soue ...  
9 - Quand la vache fut dans son étable ...  
10 - Quand le cheval fut dans son écurie ...  
11 - Quand le bœuf fut dans son  
étable ...  
12 - Quand le lion fut dans son antre ...  
  
... l'homme vint, il le prit, il l'emporta,  
il le mangea.

**Chanté par Bernard Enixon.**

**Version selon Raymond Morichon.**

**Complainte sur la vie dans la nature et sa cruauté, alimentant la réflexion de nos anciens sur leur propre condition, profitant de l'un et redoutant l'autre.**

( Dernier couplet )

Quan-te lo lion fit dins son lio-nas-sier , Quan-te lo  
lion fit dins son lio-nas-sier ——— , L'ò - me ven-guet , eu  
lo pren-guet , eu l'empor-tet , eu lo min-get : l'ò-me , lo lion , lo  
buòu , lo cha-vau , la va-cha , lo pòrc , lo chin , lo chat , lo rat , lo bur-gaud , la  
bes-ca , la moscha , la mo — ra . Ô ! pau-bra mo — ra - !  
tu coi-ja-ras 'ta so — la , So-la dins ton mo-rier — .

**Licence: Créative commons by-nc-nd 2.0, en gros vous pouvez copier, diffuser, interpréter à titre gratuit, sans modification, sauf autorisation des auteurs.**

**Conception Réalisation Jean Delage**